

t45_bvfunc26

(TMaJ56gPRyGgE2XNufPok1LB8qfLBLeafoG)

October 27, 2020

Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r2_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k6_margrel1 : \iota$ be given. Let $k10_bvfunc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k11_bvfunc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k12_bvfunc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. (\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1. ((v1_funct_1 X1) \wedge \\ (v1_funct_2 X1 X0 k6_margrel1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (\\ k2_zfmisc_1 X0 k6_margrel1)))))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1_funct_1 X2) \wedge \\ ((v1_funct_2 X2 X0 k6_margrel1) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\ (k2_zfmisc_1 X0 k6_margrel1)))))) \Rightarrow ((r2_funct_2 X0 k6_margrel1 \\ (k10_bvfunc_1 X0 X1 X2) (k12_bvfunc_1 X0)) \Leftrightarrow (r2_funct_2 X0 k6_margrel1 \\ X1 X2)))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. (((v1_funct_1 X2) \wedge \\ ((v1_funct_2 X2 X0 X1) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\ X0 X1)))))) \wedge ((v1_funct_1 X3) \wedge ((v1_funct_2 X3 X0 X1) \wedge (m1_subset_1 \\ X3 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1)))))) \Rightarrow ((r2_funct_2 X0 X1 X2 \\ X3) \Leftrightarrow (X2 = X3)) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. (\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow ((v1_funct_1 (k11_bvfunc_1 X0)) \wedge \\ ((v1_funct_2 (k11_bvfunc_1 X0) X0 k6_margrel1) \wedge (m1_subset_1 \\ (k11_bvfunc_1 X0) (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 k6_margrel1)))))) \end{aligned} \tag{3}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0. (\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (r2_funct_2 X0 k6_margrel1 (k10_bvfunc_1 \\ X0 (k11_bvfunc_1 X0) (k11_bvfunc_1 X0)) (k12_bvfunc_1 X0)) \end{aligned}$$